

# #EbaSafeOnline




ETHNIKIDS PUBLISHERS







Ketapele ya Boto 



95 752 likes

### Ketapele ya Boto

**Dr Mashilo Boloka, CEO at Film and Publication Board:** Ka dikgwetlho tse di golang tsa dikotsi tsa maranyane, ga go tlhokege fela gore re itlame ka go tlhama ditlhokomediso le go ruta morafe, go tlhokega tirisano mmogo magareng ga ditheo tse di farologaneng le tirisano mmogo e e tswelelang ya dithoe tse di farologaneng. Tirisano mmogo e e tswelelang magareng ga Difilimi le Bophasalatsi (FPB) le Meta le balekane ba bangwe ba maranyane go lwantsha dikotsi tsa maranyane le go tlhoma merafe ya maranyane go emela tiriso e e jaana. Jaaka molaodi wa dikgang tsa Maranyane, tirisano mmogo e e bontsha tshwaraganelo ya kemo ya rona ya bolaodi mo tirisong, gonne go se setheo sefe se se ka lwantshang selabe se sa maranyane sa bosetšhaba ka nosi.

Tirisano mmogo ya Meta le Boto ya Difilimi le Bophasalatsi e tlisitse diphetogo tse dintsi tsa boitshomoleledi tsa pabalesego mo maranyaneng mo ngwageng o o fetileng, tse di bontshang tiro le matsapa a a tswelelang ka go ruta batho ka ga botlhokwa jwa tshireletsego mo maranyaneng le kwa ntle ga ona. Buka e e emela nngwe ya boitshomoleledi joo. Botlhofo jo buka e ya khomiki e dirilweng ka teng e dira gore go nne bonolo go buisana le bašwa le bana ka ga melaetsa lego neela maele ka ga pabalesego ya maranyane.

Mo nakong e ya jaanong ya dikotsi tse di feteletseng tsa maranyane, buka e e tlile ka nako e e siameng, e botlhokwa, ka setlhogo se se siameng e bile ke sediriswa se se botlhokwa.

Re akgola Meta!



LIVE

5371



## Molaetsa oa motlhopisi

Re tseile kgato e e maleba ya boitlhamedi malebana le go ruta le go matlafatsa bašwa le bagolo ka ga tshireletsego ya maranyane. Tirisano mmogo ya rona le Ethnikids Publishers mo Aforikaborwa e tlhodile buka ya khomiki ya #EbaSafeOnline, sediriswa se se bothokwa se se lebaganetseng go tliša kitso ka ga dikotsi tse di kgonagalang tša maranyane.

Tlhagiso ya buka e ke ya ntlha ya mofuta wa yona mo Aforikaborwa ke Meta, se se bontsha maikemisetso a Meta a go rotloetsa tikologo e e sireletsegileng ya basha. Buka e ga e fe fela maele a a maleba go batsadi go buisana le bana ba bona mme gape e gatelela bothokwa jwa go buisana ka gale ka ga tshireletsego ya maranyane.

Phitlhelelo ya buka e ya khomiki ka kgatiso ya mafaratlhatlha ka dipuo di le 11 tša Aforikaborwa e e fitlhelwang mo webosaeteng ya Meta ya My Digital World, ke tsela e e maleba ya go phatlalatsa ka bontsi sediriswa se sa bothokwa. Ke kgakololo gore mongwe le mongwe wa rona o tshameka karolo e e bothokwa ya go sireletsa tiriso ya mafaratlhatlha ya basha.

Re tshepa gore o tlaa buisa se, o se arogane, o buisane ka sona ka matlhagatlhaga le balekane nao, batsadi le bathokomedi. Kwa Meta, re batla gore o tsewelele go ithuta go le gontsi ka ga go sireletsega ga gago mo mafaratlhatlheng a rona.

Itumelele go buisa!

Oluwasola Obagbemi  
Corporate Communications Manager at Meta

Comment





# #EbaSafeOnline











Ebile gompiano go buiwa ka dithaka tsa gago, fela o didimetse.

O tlaetse go bua thata, bogolo jang ka nako ya dikgang



Ke eng? Puo le ditsala tsa gago mo mogaleng e a go natefelela akere?

Nnyaya, ke batla go tshloganya tiriso ya me ya mafaratlhatlha, dilo tsa go tshwana le diphoustu tsa me.



Dilo tsa mafaratlhatlha di boima, maitshwarelo ngwanake.

Ijaa, a lo romelelana makwalo koo naa?

Go ka tokafala thata fa mogala o o ka dirisediwa melaetsa le go bua le batho ka yona.



Ke a leboga tlhe morwarre. Ke a itse. Lo robaleng sentle bagolo.

O se ka tshwenyega LK. Nka thusa fa o batla.



LK: Kana ga ke sa itse. Goreng palo ya balatedi bame e sa gole? 🍷

Shay: Nxae tsala. Re tla bona gore re dira jang. 🍷🍷

LK: Ke a leboga. Ah! Mabone a ile, o robale sentle. ❤️

Shay: Re tla bonana kamoso. ❤️



Re ka se le bale go dira gore mogala o o seka wa lela mo bosigong. Kana ke tlhoka boroko ba me.



Ka letsatsi la bofelo la maitapoloso, Shay le Mmagwe bay a ko gaDlomo.

Nnyaya Marion tthe, se rialo, o ne o le teng?

Ka rialo. Ke iphitlhetse ke dikaganyeditswe ke bana ba bantsi!

Mme basirelets ba lefelo leo?

Hee, go na le batho ba bantsi jaana ba tseelang batho ditšhelete? O ikanya batho ba o sa ba itseng ka madi a gago?

Ope wena tsala. Ke lone lebaka le dirang gore ke itirele dilo tsa me mo dikgwebong tse di mo mafaratlathheng.

Re tla reng. Shay o a nthuta, mme ke bone gore kamano ya rona e godisiwa ke gore o nnetse go mpontsha gore dilo tsothe tse di dira jang.

Ke a gana. Ga nkitla! Madi a me le mafaratlatha. Nyaya!

Nyaya tthe ga re lekelele ka ditšhelete. Re na le bana. Shayla ke ngwana wa me a le esi, mme ke batla go mo gakolola sentle ka tiriso ya gagwe ya mafaratlatha.

Gongwe ga ke tseye kgang e tsie ka gore Lwando ga a kitla a nna le mathata ka dilo tse.

Ebile o bua nnete. Le Lisakhanya o ne a sa re buise jaaka re tlwaetse ka ntsha ya mogala o wa gagwe.

Mme o tshwanela ke go ipotsa gore eo e ne e le nako e jang. Ka mafaratlatha dikgwedi di le mmalwa fela mme diphetogo tsa teng di dintsi thata.

A tota o re nka ithuta dilo tsothe tse ke godile jaana?

Bathong ebile nna ke mogolo go go feta. Ke a itse gore o batla bana ba gago ba nne ba sireletsegile.



E e bidiwa 'Parental Supervision'. E ntela gore ke bone gore balatedi ba ga Shayla ke bo mang, le gore le ena o kgatlhwa ke eng kgotsa bo mang mo mafaratlathheng. Ke kgona le go bona gore ke mang yo a sa batleng go bua le ena, le batho botlhe ba a dirileng boikuelo gore ba se ka ba mo latela. Ebile fa a batla go fetola dilo tse ke a kgona go bona.





Se se kgatlhisa e le tota. E lebega e le bonolo, fela nna ke batla fela go tsaya mogala wa Lisakhanya. Tota ke tshela mo ditorong ne?

Megala e e a ba sireletsa Nomsa. Mme ga o batle go nna mmaba wa bana ba gago. O kgona go tlhopa gore ka dinako tse di rileng ba se ka dirisa megala, le gore ba se ka dirisa mafaratlhatlha thata, ka se gotweng 'Instagram Take a Break'.



E dira monate jang. Shayla o dira tiro ya gagwe ya sekolo go santse go le phakela, mme dipholo tsa gagwe di ntse di tthatloga.

A mme? Ke a itse gore Lisakhanya o ithuta go le gontsi mo dilong tse tsa bone, fela ke batla gore a kgone go nna le...

ke eng modumo o?!




Ao tlhe, lo se ka la nthubela motse tlheng Lwando. LWANDO!



Ga se nna! Ao Papa, ne ke re ke wena ka di diriswa tsa gago.



LI-SA-KHA-NYAAA!!!



Ka nako eo LK le Shay ba itumetse thata...

A re ye! Mme ke batla wena rato!



...as they try to get more followers for LK's Instagram account.

A o utlwile sengwe?

Nkabo ke itsitse gore go dira jaaka ba dira mo pineng e go thata jaana...

Hmm. Nnyaya.

Nnete fela.

Re tla itsege ebile balatedi ba rona ba tla gola.

Fela mongwe le mongwe o dira se, mme ke a itse gore fa re ka e dira sentle.

Gongwe le nna nka tsena mo kamanong le digkwebo tse di tona.

Nka go itumelela gore. Gopola gore fa go sa direge jaanong, ga se bokhutlo jwa lefatsho.

Ke solofela jalo, kana ke lapile gore!

Ere re lebe gore re dirile jang, Ke tsaya gore re e dirile sentle.

Tsala mogala wa gago o kare wa tima.

Nnyaya ga o time, ke nako ya go ikhutsa. Mama o tihopile gore nka nna mo mogaleng lobaka lo lo kae.

It's time to close Instagram

You've reached the end of your allowed screen time today.

Learn more

Settings

Ask for more time

Fela ke nako ya boitapologo.

Jaaka?

Ke a itse, fela ke a e rata kang e, e ntetla gore ke dire dilo tse dingwe.

Go buisa dibuka, go ikatisa mmele. Ke itumetse thata.

Ke motlotlo ka wena Shay, mme fa e tla mo mmeleng, go na le tswelolepele. Ga ke lebe le dilo tse di nang le dijo tse di sa ntshiamelang mo mafaratthatlheng. Ke batla tse di bontshang dijo tse di nang le dikotla, le ikatiso e bonolo ya mo lapeng.


Wa bona go bonolo jang! Seo se kgatlhisa thata.





Tsala puo ya rona le ditsala mo mogaleng e nna e na le melaetsa tlhe. Gatwe re ya go kopana ko Mmolong gone jaanong.

Ga ke itse. Mama o rile go ne go se monate maabane. Ga ke itse gore a ke batla go ya.



Mme go siame, go raya gore o ka se bone Mosimane mongwe o tlile go nna teng.

O se ka re Devin tlhe tsala!



Ijaa ke gore motho o tshwanetse gore a apare sentle thata!

Ka rialo le nna! Ebile mabone a rona a tsamaya ka 14:00, re ka se nne le motlakase. Re ka tswa re ile ko Mmolong ka nako eo.




Re batla go ikhutsanyana...

Mme re batla go ya go ja



Burger mo di jong tsa motsegare.



Ao ba kgona le go re buisa jaanong.

Basetsana ne go diragalang mo phaphosing ya lona e modumo jaana?




















**Meta a tlhagisa**

**#EbaSafeOnline**

**Mokwadi**

Lebogang Masango

**Motshwantshi**

Mfundo Ndevu

**Batlhagisi**

Oluwasola Obagbemi & Kezia Anim-Addo

**Motlhodi**

Itumeleng Morule

**Badirisanimmogo**

Duduetsang Makuse, Sylvia Musalagani, Phil Oduor,

Ece Basay, Sophie Vogel, Eva Sow Ebion

**Ethnikids Publishing**

Tina Akuoko and Khumo Tapfumaneyi

**Ditebogo tse di kgethegileng go:**

Clockwork, PR partner for Meta in South Africa

**Dintlha ts phasalatso**

Buka e e tlhagisitswe ke Ethnikids Publishers ba tlhagisetsa Meta Africa ka ngwaga wa 2023. Tetla ya mokwalo Lebohang Masango 2023 Tetla ya ditshwantsho Mfundo Ndevu 2023. Tetla ya go tlhagisa Ethnikids Publishers 2023. E bouisitswe le go baakangwa ke Ethnikids Publishers (Pty) Ltd. Tsela e buka e tlhagisitsweng ka yona e tlhopilwe ke Ethnikids Publishers Ditshiamela tsoatlhe di sireleditswe Ga o a letlelelwa go boeletsa kgotsa go gasa karolo ya kgatiso e ka mokgwa o o rileng ntle le tumelano e e kwadilweng ya Meta Africa. Ethnikids Publishers ke karolo ya Ethnikids (Pty) Ltd.

[www.ethnikids.co.za](http://www.ethnikids.co.za)

SBN 978-0-7961-0642-1

**Setswana**



# Bopaki

“Mo lefatsheng le le bonako la dijithale, bašwa mo Aforika ba na le tshedimosetso e ntsi thata go na le ka moo re ka akanya ka teng dingwaga di le 20 tse di fetileng. Le fa e le gore lefatshe le lešwa le le solofetsa ditšhono go ba ba ka iponelang dikgono tse di siameng tsa dijithale, morafe le ona o na le maikarabelo a go netefatsa gore ba kgona go tsamaya mo loetong lo ka pabalesego le ka go itshepa. Digify Africa e dumela thata mo botlhokweng jwa thutokitso ya dijithale jaaka kgono ya thutopotlana ya Ngwakgolong ya 21, e bile re motlotlo gore re kgona go neela thutano e go bašwa go kgabaganya Aforika ntle le tuelo, ka tirisano mmogo ya rona le Meta Platforms.” - **Gavin Weale, CEO Digify Africa.**

“Go a rotloetsa go bona matsapa le tlhokomelo e Meta e e bolokang go matlafatsa badirisi ba Instagram, Facebook le go le gontsi go dirisa mafaratlhatlha ka pabalesego. Go netefatsa pabalesego ya bašwa ba rona mo maranyaneng ke matsapa a tshwaraganelo mme ka didiriswa tsa go tswana le buka e, re ka fitlhelela neteweke ya bašwa e e ikadileng ka tsela e e matshwanedi go bona ka tsela e e siameng. Tiriso ya botlhamededi ya ditshwantsho, mafoko le popego e dira gore diteng tsa buka eno di itumedise le go nna bonolo go e dirisa. A molaetsa o rotloetse puisano le go gakolola mmuisi gore ba ka tsahameka karolo e e matlhagatlhaga mo go direng gore mafaratlhatlha e nne lefelo le le babalesegileng le gore mongwe le mongwe wa rona a bontshe lebone le le galalelang mo maranyaneng.” - **Rianette Leibowitz, Cyber Wellness and Online Safety expert, founder of SaveTNet and Digital Parenting author**

“Kwa Clockwork re motlotlo go bo re dirile le Meta go tlhama buka ya khomiki ya #EbaSafeOnline, e e bontshang boineelo jwa Meta jo bo ikanyegang go netefatsa gore pabalesego ya maranyane ya bašwa ke selo sa ntlha. Jaaka buka e ya khomiki e ikaeletse go matlafatsa batho go kgabaganya polatofomo ya Meta go ba neela tshedimosetso, didiriswa tse ba di tlhokang go tsamaya mo lefatsheng la maranyane ka tshireletsego, re tshepa gore mmogo le Meta re tlike go tswelela mo tseleng ya go netefatsa gore go tobetsa mo gongwe le mo gongwe, go posa mo gongwe le mo gongwe le puisano e nngwe le e nngwe e rotloedwa ke melao ya tshireletsego ya maranyane le go aga matlafatsoe e botoka le isago e e sireletsegileng ya dijithale ya maranyane.” - **Meta PR Team at Clockwork**

“Thekenoloji ya dijithale ka gale e matlhagatlhaga go gaisa batho, bogolo jang e bašwa ba ka e kgonang. Ke ka moo go itumedisang gore Meta e tseile kgwetlho e ya go rotloetsa tshireletsego ya maranyane gareng ga bašwa jaaka nngwe ya dipolatelyo tse di itsegeng thata mo bašwa go ralala lefatshe ba nang le nako ya go itumedisa. Go dira ka buka e e ntse tlotla e kgolo le tšhono ya go ithuta ka ga pabalesego (le go itekanela ga tlhologanyo!) mo maranyaneng.” - **Lebohang Masango, Social Anthropologist, Award-winning author, Poet**

“Go nna karolo ya tsamaiso ya boitlhamededi mo go tlhagiseng buka eno e ne el e maitemogelo a mantle. Meta e kwa pele mo go kgotsheng tshireletsego ya bašwa mo maranyaneng e bile ke motlotlo go nna karolo ya seno. Porojeke e gape e tsamaisana le bokgoni jwa me le maitlhommo a me a go tlhama didiriswa tsa thuto tse di fang bašwa lesedi.” - **Mfundo Ndevu, Illustrator and Graphic Designer**

“Re ne re utlwa go le botlhokwa go nna karolo ya selo se se nang le thuto le go fetola puisano le dikakanyo tse e seng tsa nnete ka ga tiriso ya mafaratlhatlha ke bašwa. Go ne go le matshwanedi gore re tlhame sengwe se se maleba go bašwa re ntse re ntsha molaetsa sentle. Re tshepa gore tlaeletso ya rona e tlaa dira pharologano ka moo bašwa (le bagolo) ba tlaa dirisang ka tshireletsego mafaratlhatlha ka teng.” - **Ethnikids Publishers**

